

Kokende na nganda

Å gå på kafé



 Espen Stranger-Johannessen

 Aakanee

 Paul Fuila

 2

 Lingala / norsk

Boran na mwana na ye ya mwasi babimi mpo
na kotambola.

...

Boran og datteren hans går en tur.



Bakomi na nganda, mpe bakoti.

...

De kommer til en kafé, og går inn.



Na nganda, mosali ya nganda alakisi bango
esika ya kovanda.

...

I kafeen viser kelneren dem et bord.



Boran asengi kafé.

...

Boran bestiller en kaffe.



Mwana na ye ya mwasi asengi masanga ya sukali.

...

Datteren hans bestiller en brus.





Mosali ya nganda amemeli bango oyo basengi.

...

Kelneren kommer med det de har bestilt.



Atie masanga ya sukali na kopo.

...

Han heller brusen i et glass.



Ameli masanga ya sukali.

...

Hun drikker brusen.

Boran atie sukali na kafé na ye.

...

Boran tar sukker i kaffen sin.



Abaloli kafé.

...

Han rører i kaffen.





Ameli yango.

...

Han drikker den.

Boran asengi ntalo ya kofuta.

...

Boran ber om regningen.



Afuti mosali ya nganda.

...

Han betaler kelneren.



Boran na mwana na ye ya mwasi babimi na nganda.

...

Boran og datteren hans drar fra kafeen.





LIDA Stories

lidastories.net

Kokende na nganda

Å gå på kafé

 Espen Stranger-Johannessen

 Aakanee

 Paul Fuila (ln), Espen Stranger-Johannessen (nb)

